Kasakhisk

Kasakhisk er eit tyrkisk språk som blir snakka i Kasakhstan, der det er offisielt språk i lag med russisk, men også i områda rundt Kasakhstan. Språket utgjer saman med karakalpakisk, kirgisisk og nogai den aralo-kaspiske gruppa av vesttyrkiske språk.

Kasakhisk
(qazaq tili, қазақ тілі, قازاق تىلى)

Klassifisering:	Altaisk Tyrkisk Vesttyrkisk Aralkaspisk **Kasakhisk**
Bruk	
Tala i:	Kasakhstan Folkerepublikken Kina Mongolia
Kasakhisktalande i alt:	8 178 879[1]
Offisiell status	
Offisielt språk i:	Kasakhstan
Språkkodar	
ISO 639-1:	kk
ISO 639-2:	kaz
ISO 639-3:	kaz

Wikipedia på kasakhisk

Innhaldsliste

Utbreiing
Grammatikk
  Morfologi
Referansar
Bakgrunnsstoff

Utbreiing

- ca. 6 mill. i Kasakhstan
- ca. 1,2 mill. i Kina, særleg i nordlege og austlege Xinjiang, nordvest i Gansu og Qinghai
- ca. 200 000 i Mongolia, mest i nordvest
- ca. 3 000 i Iran, i provinsen Mazanderan ved kysten av Kaspiske hav
- ca. 2 000 i nordlege Afghanistan, særleg vest for Kunduz
- ca. 600 i Tyrkia, i landsbyen Salihli i Manisa og i Kayseri.
- Kasakhisk blir også snakka av mindre grupper i Kirgisia, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Usbekistan og Tyskland.

Språket blir skrive med kyrillisk alfabet i Kasakhstan og Mongolia, arabisk alfabet i Kina, Iran og Afghanistan, og med latinsk alfabet i Tyrkia.

Grammatikk

Morfologi

Kasakhisk har sju kasus, nominativ, akkusativ, genitiv, dativ, lokativ, ablativ, instrumentalis.

Verb blir bøygd i tempus, aspekt og modus.

Referansar

1. Ethnologue-tal frå 1979 (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=kaz)

Bakgrunnsstoff

- Kazakh (http://www.lmp.ucla.edu/Profile.aspx?LangID=60&menu=004) - *UCLA Language Materials Project*, University of California Los Angeles (UCLA).

v · d · e (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal:Tyrkiske_spr%C3%A5k&action=edit)

Tyrkiske språk

Tsjuvasjisk	tsjuvasjisk
Sørtyrkiske språk	khalajisk · gagausisk · tyrkisk · krimtyrkisk · turkmensk · aserbajdsjansk · quashkaisk
Austtyrkiske språk	uigurisk · usbekisk · salarisk
Vesttyrkiske språk	basjkirsk · karatsjaiisk · karaimsk · kumyksk · tatarisk · barabask · krimtatarisk
Sentraltyrkiske språk	nogaisk · karakalpakisk · kasakhisk · kirgisisk
Nordtyrkiske språk	jakutisk · dolgansk · khakassisk · altaisk · salarsk · nordaltaisk · tsjulymsk · sjorisk · tuvinsk · karagassisk

Autoritetsdata	GND (http://d-nb.info/gnd/4097696-8) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00565262)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasakhisk&oldid=3092077»

Denne sida vart sist endra den 6. november 2018 kl. 16:25.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.